

САНА

ЧУРАПЧЫ
ОРОНУОНУВ
ХАБЫАТА

ОЛОХ

ХАБНАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТӨН ТАХСАР

№ 62 (7447) • 1993 снл. Ылм ыйып 27 кунэ. Чэппиэр • Сыланата 1 солд. 50 харчы

КУРУУҢУ ҮЛЭРГЭ БЭЛЭММИТ ДУО?

НАВИГАЦИЯ-93

Оройуоммут айһыт та-
пайды, араас тэббарын,
барыта 1-4 тый. Тонна
кэрэһэ курууһу, сотору
кэмэһэ Мьындабаайтаа-
бы биринстэһэ оруһу-
нан абадарга быалаан-
ныһалар. Амма уутун та-
һыма арыһай эһиддэн бэс
ыйһар олус түспөннэ
тура түстэр уонна, кы-
лаабыһай, нанигаһа
бэлэмнэх тийһэрбит,
дүйтөр, итинчэ таһаары
кэмнэр ылаахтыын сөн-
этэ. Ну ураты султаах
болһуруос болһомторо
ыллалды, бэлэмнэһин са-
бааһына. Ону барытын
оройуон дьаһалтатын ба-
һылытын солбуйааччы А.
Д. Кузьмин председате-
лэх төгүс киниэхэ ко-
миссия ылдыр-сабалары.

Миндагайга аад-
рыстаныг таахуе 41
бырханаа райнотр
союз кизэ. Ол нуруу,
комбинери, бурдук,
нуруша, туус, чай, араас
көмөрлөр, арыгы, ха-
найыстылганай табаар,
мизбал, түнүк тааһа, ин-
фер, техника хас да ко-
рунго Осетровоттан ыг-
тыллыгыта хас да конно.
Бас ылын бастагы күн-
изиргөр бастагы ааллар
Кыстык Куддага тиг-
снэхтээхтэр.

Районгубернаторын председател Г. С. Платоновтай (хүүн мань тэгш тоёо ахтайлбыг комиссины председателин солбуулагч) бу бодьд айнааха хамгаалнаа хайдах нөрсөн эрэллэрин тоёо бэлдэнэхтэрин мэдэсэлэаа сэрмэтхыбт. Герасим Степанович эппэзэтин биэрэх шүүнэ таһагастаа ааллар айаанарын туһуунаа хылаастыг билиһин

Хамдигатлааг орус
пүрдүн отделин началь-
ника Н. И. Уваровска
гийн хайнаагч редак-
цисчигар билээринээ,
Осетровтан нам ийн
11—24 күншүгэр Ми-
дгаайга задрыста-
мт 17 аал ийгисч ту-
бут. Эбн оссө ийгисч
таахтар. Бу нидисч ба-
танч күшүгэр олорто
үгүстэр Өлүхүмэ уош
Лейсэй икч ардыла-
ггар биилара билээр.
Мууу батынч бачча-
на диэри алдари диэ-
ри бачачч барбахтаах-
тара. Бари самеходислар.

«СТО» маркдаах биеэ улахан аял баар. Олорго барыта 6 тийһыинчтат тахса тонна, сүүрүүнчэн, райпогребсоиго таһагаһа тизлээн иһэр. Атыттар уйуктара арыйы кыра – бирдирдилэрэ 700–900 тонна кэригэ тийһилээхтэр. Итилэргэ үксэ табаарастыбылар, бааһынай хаһаайыстыбаларын асепциациллара сакаастабыт таһаастара: комбикорм, техника, буюучулаах уматгы-оюнуучуулар матырыяаллар уо. д. а.

— Райпогребовск бэйэтин күүһүнэн навигацияга бэлэмдэнииниң тыйымын ортотуттан сабалаабыта. — диир Герасим Степанович. — Кыстык Кугдага үс күн субуотунуңкутан кытылы уонна Ыскылааттарбытын бэрэ-дэктэтибүт. Ыскылааттар сиппидиэн таһаары харайарга бары өртүңнэ бэлэм буоллулар. Маны таһынан анал площадкалары онордубут. Кытылаа ыһыллан сытар бэрэ-бикэлэри сүөлү өрөмүөнү

нэвчилгээг гутгаарыг тас-
тардмгүйг. Суулу тугар
хэвсэгчлэлтэй, үйлдэлтэй
олоруулуудад, нэгдэлтэй
сүрдүүлсэн талын үр-
дүтэврийг хувируулах.
Үйлдэлтэй үйлдэлтэй
хувируулах тахтар суулу
хувируулах оролцооноор
дүн зэрэглэлтэй.

[illegible]

Куруус распенната
уруукттан да мөнхүрдөөх
эта. Мантан сылтаан он-
ноовор куруусчуттар үлэ-
лээбэҥкэ олоруман кэби-
һар түбэлтэлэрэ кыта
тахсыталыыра. Быйыл
распеннаа таһаарыа та-

Иймд өмнө тундлагыг
500—1000 сая, халбан-
цал, Итнэн тайхын ку-
руусчуудтай тутагана
харцугаар бөрдүүктэ
уонна сэдэх табаар ба-
рилднэ. Сүрүл снэлбыт
дүн—Амга уутун батта-
лх кылас болдооххо төгө
кыллаларынан түмсүү-
лээхтик, тацарылдаах-
тыг үлээлээн. Төлөбүр
итинник кэмэйг сөптөөх
дүнбт. Оюн снэри та-
хынан элбэри кордоон
салайы бьылдаһында
кэмэйг одорууан кэбинн
сатимыгыт суох, туһаан-
нахтарга кыбыстыаах
да бурууца. Быйыл А-
мада уу кыра. Итнэтэн
эбилдигэстэ, шалга-
цияда уустуктары үөсө-
түн сөл. Ол нин аал-
тигыг да тута таһаһа
сүөкэбитинэн барарга
толору бэлэмнээх одо-
рууаахтык. Куруууу
Кыстык Күсүдэ снэ
ылбатахпытана, эбил-
ороскуонна тэбиллэрибт
өйдөнөр.

— Табиарга хайдах төлсүгү?

—Билэн тулар, кредитэ нэс минхэн туран бэрхэст төлөхүү" бэрээдэгийнэ. Нэхи төхө квалдарынан түргэнини төнөрөр туһугар табаары уһуһуи сэтмарбанки атынга таһааран иһнэхпит. Сытан хаалла да, ороскуһуи үрдэбэтинэн барыада, Оттон ол бырыллан бэлхэстэһини сымнаада эбин ууруулан аһара эрээбид. Ол эржери куруппа, бурдук, чай, саахар, туус курудун табаар көрүннэрингэр ылдаады нуорма уруһуһуи курудуну түтүһүһүө.

П. ПЕТРОВ *написал*

Ситин сабаттан ситимчөмүз, сая сабаттан салданан быйылыгы ыраакан кыстагы туораттыбыт. Ити биһиги курдук курааны оройунуга түөрүлүөх дикхээ сөт. Быыл саас кута хатаата, ошон аахка суһуҥ сорох хаһаайысты бааларга хойууна диири аһыһыкка түрдэ.

Субуруунааг аялснаа тавааристаба 880 мянаг сүүхүү, ол нийтэн 320 мянгалыг уонна 770 сэдлэниг сэл таһаарда. Субуруунаагдэги түрүтүгүн 140 мянаг төрөөтө. Бид бэлгэ нийслэниг от айылдак сүүс татан буюун, төрөөтөөхүн уонна дуулунааһын алхас. Урунук сүүлэргэ тийсхэтэххэ, сүүнү түһат сүүх олүүтэ билдөөһүн айылдабыт.

Ааспыт сайын Горнайга 130, Хаталыс өрйөүлүн «Булдуннахтаах» сохонугар 270, Амма улуус 140 тонна оту согуотун наалабыттар. Ону Соёлдорун 8 автомашиналарынан таспыттар. Итин сөргө Амур уобалаһыттан Алданна кэлбит оттон 100 тоннаны кылыттар. Итин 40 тоннагын алданнары кытта кэпсэтинер ажалартыттар, онтон өрдүгү байалара тээбэйтэр. Ити курдук нөсү алаһтан буулбаны, таһалдаһаах сиртөн сүөбү аһаһыгын таһынан кыстаатылар. Хата, бэйэлэрин массыналарынан түмүккү буолулар, соччо улаханык өрөсүтүрүлбэтхэр.

Кыстын ийдарыгар ыан-
ныксыттарынан, судан
сүөлүнү керөөчүлөрүнүн
эрэйдэмнэтэхтер, ды-
ыалдымаларын ааксыба-
тахха, Табаарыстыба ди-
ректорын салбуйааччы Л.
С. Нахылова этеринан
дыорууааннар рабочайдар
үлөө-хамнаста кыһанар
буолбуттар. Уруксу кур-
дук, «дын бааллар—ого-
руохтара, үлалэхтэра»
дизин ойдобуттар анкаа-
таммыттар. Сүөхү тургу-
дабаны үчүтэй, бэйэлэрин
бурундарынан өлүү-сүтүү
да арайатыллыбыт. Уоп-
сайынан, кыччи аһыды-
нан иштэбиз, экин аһы-
дыгынан далайдык кыч-
чылыбызтах буоланнар,
сүөхү бородуксуебан

бөөрнэгтэ намныхаа. Субу
сүүннэгтэ хяарзайдагтэ биэр
биттэринг тайннан кундэ
8-центнер курдук үүтү
туттаралалар, онуоха ынхтар
оронхулар, сорохтор
кытараттара эбискэлэсн
тэ чуолхай. Билигин ын-
палыга аһаталлар уонна
сиплэлэ, комбинорму сна-
талзэр.

Табариыстыбыа салалта-та бөһүөлөк энэр мэтчир-рэг ыларараһынан бэс ыйын 4—5 күнүн эргин ыланыйы сайылдыктары көһөртүүргэ былаанньыр. Оттон 500-чакы субан суе-һүнү түүрт бостуука ха-һыһыуһа тутторбыттар. Кинилэр урут тутулаһубут Мэондий, Кыыл Баһа хааччактарыгар суеһүл-лэри таһаарталыһалар. Билигин бостууктар Б. П. Горохов (старшай), Ю. Н. Тамырин, Н. А. Криво-шанин, А. К. Григорьев субаннарын нүн аһсын бэ-рийэн көрөллөр. Быһста-рыгар бүтөйдэрин тохту-бут ортун абырахтыһыл-лар, сороһун санардаллар. Мэтчиринни көдүүстэһи-тин туһанар баһаттан иһ-ни хааччактарыны харды-таары туһанарга былаан-ныһыллар да, суеһүт үтү-рүһсүүтэ таһарыттан эмиз-да саарбахтыһыллар.

Баянныгт Буур Ура-
на, Нэхэрдээх, Чырыдаа-
на, Лээнгын сайлалтын-
ыгар таваартымыга бы-
дааннаабылтар. Мэчирэн-
нэри бэлэчэа илэг үхү.
Ону тавынан эби аны-
лыг бэлэмизэн сайынны
ыдарга үүтү-аны дэлэтин-
га туттумахтаан хаалар
баадаахтар. Онуоха бос-
туун бынаараар орууллаа-
дына, табыгастаах дэону
сүүмэрдээһиннэ сүрүн
бэлдөмтөлорун уураллар.
Аны сайлалк коллекти-
на айлазса, биир өйдөөх-
сандалаах буоларыгар на-
баналлар Ити үдэсэ си-
тинни биир сүрүн төбүүтэ
буоларын салайааччылар
таба өйдүүлэр.

Сүбэн сүөһү бостуукта
ра бары омыттаах дьон.
Арай Юрий Тамырын са-
га. Көрдөххүмэ нуучча
курдугун нини уу саха
үлөһит үтүөтэ, сүрэхтээх
бөдө, майгылаах басты-
га. Коллективтар авто-
ритетынан туһанар. Ки-
инлэр хайдах үлэлиилэ-
риттэн табаарыстыба до-
куота улахан тутуруктаа-
бы, эппизитинкестэр үр-
дугун таба өйдүүлэр,
Салаага даҕаны киинлэргэ
компаниялар бадалаах. Кү-
бүөрү хoduуһалар оттоһон
бүтүөхтэринэ, мөлчирэ-
нэрин кэтиттэн баарларга,
государствода туттарыах
иниһи уотар плочадла-
ларга туруоран, эбни аһы-
лытынан дэххидин хаач-
чыларга суоттаналлар.
Итинник ныманы субу-
рууссабылар уруккуттан
сөбүлээн туһаналлар.

Болтоно үлөһит дьон
ни курдук күүх сайылга
үктэниилэр.

С. АЛЕКСЕЕВ.

САЙЫНЫ УРУЙДААНЫ

Баян мийн 22 хүн-
гэр Чурагчыг сэлэн-
гэжээ. Дорногоуу
Алаага үгс кийнэн
туулла. Агын-агын
араага төрлийнээ. Кэ-
ртин кнэргэтэлдигит
нааилдмаларга уран
тарбахтаахтар онгоху-
гара нөрдөрүлүмү-
дэр. ирмн-тойку днэ-
рдайд, үнхүү-блнн
көпүлүтэн түтүлүннэ,
Сданаба бастагынн
тамхыгит Валентина
Манасатова күөх са-
пыны уруйдаан-айхал-
дан ылаан днэртэр,
Кийнн үнхүүүт-
тэ, бөлөхтөрө сөлбү-
дн. Ол кнмннннн Нюр-
гүстана Заболоцкая то-
пуга күтүлүннэ. Ва-
лсрий Герасимов оһуо-

кайдаан сайгытта.
Ити кээинттен өр-
йүм киини дьаадаг-
тай баһылыга А. Р.
Саргыдаев мустубут
дьону сайгыгы бас-
тыгы нунта үстөмүт-
төрүнөн эбэрдэлэтэ.
Чурагы сэлэнибэти-
гэр 2250 хаһаайыты-
ба ололорун, итинтэн
528 кыл сир ыбытты-
рын, 11 эоман араас
үлөһөр ытылдала-
рын көпсөзү туран,
рынок ыар тыына аа-
набыт кээингэр хар-
дарыта нөмөтсүһэргэ,
«Соо ордук түсүүлөх
буедалга ыгырга. Ити
кээинттен «Ньюкулай
айыгыттарын» күрөх-
төннүлэр дьон бөлбө-
төтү» тарта. Онуо ыла-

Былдаарынан санжид-
надор оройуоннаагы
кийини үлэһитэ Надеж-
да Степанова табысты-
Ырыа-тойун дыһары-
да, хоһооннор атыллы-
ктар, аймахтаһын
сахалары ааттарын
этингэ арас хой ба-
һын туойуулар тахсан-
нар дыону нүдүлэртээ-
тилэр.

Тарматаларынан тү-
һүлгэни аһаһын тэ-
рээһининээхтик барды.
Чурапчы орто оскуола-
ты учуутала С. С.
Аленсеев оқодор саха-
лары ооньууларга ку-
рэхтөһүнэлэрин салиһын
ыһагга. Итиги да
атын көр-көр хойуна
диэри салдына.

С.С. Аленсеев

 CO_2 100ppm.

МОСКВА. Урукку
НХСБ «Алар-суоттуур
техника» павильонулар
Бизнес уюна кутал суох
буолуута» дьин быыстапка
Аһылына. Технической
комускулга сананы айыы-
лар кордөрүүлүнүлэр.
Быыстапка сыалынан,
Бизнес представителлэрин
техническэй сананы кил-
дэримэлэри кытта быһына-
ларин эрэ буолбакка, Рос-
сия уюна кыраныысса та-
һылаагы уруулуу сулуус-
талардыын хардарыта ко-
лөлөстүүнү тэрийин, са-
га саааастары кордоохун
булар.

Синхронка: Москватаабы
Амрит» фирмн электрон-
най цифровальцита шиф-
дэр шетэлэгнэрийн олус
ялбх харилцан талбайн
сви.

(РПА—ССТА)



ЧУРАПЧЫТААҒЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОРТО ИНТЕРНАТ-ОСКУОЛА ҮӨРЭХХЭ ЫҢЫРАР



УРУҢҢУ оґо спортивнай-оскуолата уонна интернат-оскуола холбоһоннор Д. П. Коркин аатынан Чурапчытааҕы спортивнай республиканской орто интернат-оскуола дьин ааттанан, республиканской статуһу ылан, бу оскуола үлэлээбитэ иккис сылыгар барда.

Оскуола үлэтин Дмитрий Петрович Коркин олохтообут үгэстэрин сөргүтүүгэ, онно ылыллыбыт хайысханы салгыы сайыннарыыга туһуланан мытыллар.

Спорду сөҕөөрөтчилэр оскуола үлэһитэрин көрүстөхтөрүнэ, хайаан да: «Хайа, оҕолоргут ханна, төһө күрөхтөһөн түгү ситиһэн эрэллэр?» — дьин сөргөтөһүр үгэстээхтэр. Ол үлэһит дьонно оскуолабыт оройуонмутугар дараны, бүтүн Сахабыт сиригэр дараны суолтата улаханым, онуоха билиги эппиэтинэһинтэ үрдүгүн өрүү өйдөтөр. Онуоха сөп түбөһөргө ыһаллабыт уонна учууталларга, үөрэнээчилэргэ оннук соругу туруорабыт.

Аһан эрэр үөрэх дьылыгар үөрэнээчилэрбиттэн Россия полуфиналыгар дуобайа улахан уолаттарга Вадя Кичини, кыра уолаттарга Гали Колесов бастакы, Саша Филатов иккис, улахан кыргыттарга Марина Говорова иккис, кыра кыргыттарга Маша Богимова бастакы миэстэлэргэ табыстылар, көгүл тустууга Миша Авелов Россия иккис призёрунан, ох саанан ытыыга Аня Стасова эмиэ Россия полуфиналыгар призёрунан буолдулар, үрдүк спортивнай кыайылылары ситистилэр. Сүүрүүгэ Женя Чичигинаров, Коля Захаров республика чемпионнарынан буолдулар. Хайыһарга оҕолорго хамаанданан күрөхтөһингэ республикага үһүс миэстэни ылыбыт. Кэлинтэн ыйларга хайыһарга биеэс бастакы хамаандаһар иккис эрэр кыра илик этибит.

Билиэхэ теннис отделениета үүстүү отделениетын кытта тэҥнэ аһыллыбыта. Эдэр теннистэрбит Сибиргэ уонна Дальнай Востокка чарычхай ситиһилэрдэминтэрэ. Кэлин сабыллан, бу көрүҥнэ көрдөрүү намтаабыта. Былырыныгыттан ыла теннис отделениета эмиэ үлэлээн эрэр, онон салгыы үчүгэй түмүктэрдэниэхпит дьин эрэллээхпит.

Ох саанан ытыы отделениета үлэлээбитэ 25 сылтан ордуу кэмгэр республика араас оройуоннарыттан 700-тэн тахса оҕо нэлээн дьарыктанан ааста. Бу көрүҥнэ үөрэнээчилэрбит үрдүк ситиһилэрин албаһи көпсөүгэ сөп. Ыйыт ох саанан ытыы манеһин тутуута бүтүр динбит, очкодо кыһыннары уһун дистанцияларга дьарыктыыр бэртээхэй кыахыт үөскүөдө.

Билиги оскуолабытыгар үөрэнэр чөлүккөтө суох. Ол эрээри дьинтээхтик бары өртүнэн сайдарга сыал-сорук туруорунан нэлэр буоллааха, албаһи ситиһиэххэ сөп.

Майна кэлээчилэр үрдүкү (X—XI) кылаастарга үс—физико-математическай, биолого-химическай, гуманитарнай—хайысханын үөрэнээхтэрэ. Ол оҕолорго бэйэлэрин баһаарынан уонна бэлэмнэринэн көрөн үөрэнээчилэргэ, иннинтэн ханым идиһи ылаалларыгар көмөлөһүөдө. Оскуола аһыгылы тупсарай оҕоһуулаах, баай ис хоһоонноох компьютернай, нуучча уонна омук тылларыгар, физикага, биологияга, о. д. а. үөрэтэр кабинеттардаах. Оҕо сахалыы сизри-туому тутуһа үөрэнээчилэр, өйү-санааны ылынарыгар, норуот културатын, фольклорун итэриннэригэр саха комплекса толору кыағы биэриэдэ.

Оҕолор бигэ билиһини ылаалларыгар нуучча тылыгар уонна литературагыгар норуот үөрэһиринтэн туйгуна, методист-учуутал Д. С. Яковлева, оскуолааһы «Учуутал-93» конкурс кыайылылааһа А. Н. Кузьмина, саха тылыгар уонна литературагыгар методист-учуутал М. Е. Филиппова, физикага методист-учуутал, республикааһы «Учуутал-92» конкурс кыайылылааһа Г. М. Яковлев уонна да агытар үлэһиттэр.

Үөрэтин ыһыматын сүрүн тутуһа уруоктар практикаһкай хайысхаларын күүһүрдүүгэ, оҕо бэйэтэ ылар билиһинтэн үрдэтинтэһигэр, сааһылааһынагар, толкуйдуур дьобурун сайыһаарытыгар туһуланар. Билиги оскуолабытын бүтэрииттэр республика, иһин куораттар куоратыгар, араас үөрэх заведениеһаларыгар үөрэнэр кыағы ылыахтара.

Үөрэһи уонна талан киирибит көрүҥнэ спордууан дьарыктыаһыны сөргө оскуолабытыгар уһаным, хоһуус, ырыа, үйүкү куруһуоктара үлэлээн, бу идэлэргэ дьобурдаах оҕолору салгыы сайыннараллар. Үрдүкү кылаастарга мотоциклы ыһыгыга үөрэтэр куруһуокта дьарыктанан, праһи ылыахха эмиэ сөп.

Оскуолааһа ылыллыбыттар өлөрөр дьинээн, аһынан-таһаһынан толору хааччыллаллар.

Спордууан күүснэ дьарыктыаһынарын, дэгиттэр сайдыахтарын чахым баһаар, туруоруммут сыалларыгар дьүһкүөрдээх, энкилэ суох үчүгэй дьисциплиниһалээх (оскуола устаабыгар арыгыны амсайыы, табаһи тардыы көгүдлээминтэ) оҕолору билиги оскуолабытыгар үөрэнэ кэлэргитигэр ыһырабыт!

М. ГУЛЯЕВ,
оскуола директора.





КӨҢҮЛ ТУСТУУ—Саха сиригэр спорт норуотун эригиттэн биир саамай тэнийбиттэ. Оҕолор ой-санаа, куус-тууру, доруубуһа өртүнэн барытынан тэтигэ сайдаллар.

Барыта 18 күрэхтэнигэ, ол иһигэр Улан-Удэ, Благовещенскай, Нерюнгри, Москва, Минскэй, Ростов, о. д. а. куораттарга оҕолорбут Россия уонна Дальнай Восток турнирдарыгар кытыннылар.

Көҕүл тустуу отделение старшай тренеры — ССРС спордун маастара, Саха Республикатын хас да төгүлээх чемпио-на Ирида Николаевич ЗАХАРОВ.

Тренердэр — ССРС спордун маастара Егор Дмитриевич АРЖАКОВ уонна ССРС спордун маастара Никит Михайлович СИСОЛЯТИН.

Горнай оройуонун Магьрас бөһүөлөгүттэн интернат-оскуолаҕа тустууга үөрэнэ быйыл төрдүс чыппарга кэлбитим.

Үчүгэй ситиһим дээн — Мындаадайы бөһүөлөгэр Петр Платонов бириһигэр бастаатым. Оҕо медаль ылбыһыттан олус үөрдүм. Уруккуттан ыраадынан хотторор иһиниһин билгити сии кинирсэр буоллум.

Кэлэст да, Вая Дружбынотынан табаарыстаспытым. Табаарыстарым албааттар. Эһинд оссо да үөрэнэ кэлэр баҕалаахпын.

Саша КОНТОЕВ,
VII кылаас
үөрэнээччигэ.

Мин тустуу отделение-тыгар үөрэммитим иһин снл буолла. Манна кэлэн албох табаарыстанным. Киев куоракка күрэхтэни ситиһиннээх кэллим — норуоттар икки ардыларынаагы турнирга бастаатым.

Интернат-оскуолаҕа үөрэнэ кэлэрбөр үбүс юни-онескай разрядтаах этим. Билигин бастаах юнионескай разрядтаахпын.

Саха сиригэр байэм ыйааһымнар бастаах буолар баҕалаахпын.

Вая ДУРАНОВ,
VIII кылаас
үөрэнээччигэ.

ОХ СААНАН ЫТЫ — бу спорт биир саамай бэр-тээхэй көрүнэ. Кини — олимпийскай көрүнэ.

Оҕуһун ытылаа уолу-тан-ымыһаҥтан тугулу-та суох ылабыт. I кылаас-тан X кылааска дээрн дьарыттыамбыт. Бу сылларга оҕолор байэлэрин куустарын-уохтарын сайыанна-раллар, олоххо туһалаах үгүс өрттээх өрөмүөн үлэтин ымыһагар-чымыһагар тийиһэ үөрэттэллэр, минилэ-ри араас таһымнаах кү-рэхтэниилэргэ кытыннара-быт.

Ох саанан ыты отделение старшай тренеры — Тамара Спиридоновна СТАСОВА.

Тренер — Саха Рес-публикатын үтүөлээх тренеры Павел Михайлович СТАСОВ уонна Михаил Михайлович ФИЛАТОВ.

Доруобай буолуоххун баҕарар буоллаххына — СУУР.

Кыраһыабай буолуоххун баҕарар буоллаххына — СУУР.

Өйдөөх буолуоххун ба-барар буоллаххына — СУУР.

Чычэки атлетика отде-ления старшай тренеры — республика рекордс-мена уонна чемпио-на Гаври-ла Федорович НОХТУН-СКАЯ.

Тренер — Николай Ни-колаевич ГУЛЯЕВ.

ОСТУОЛ ТЕННИС-НЭН эдэригэр ыырдаа-һыгар дээрн дьарыт-тыахха сөп. Кини эт-хаан, ой - санаа өртүнэн сай-дар, сытыл-сылбырда буолар.

Кэлит, үөрэнит, дьарыттыгы остуол тенниһи-гэр!

Старшай тренер — Ни-кита Никитич ПОПОВ.

Тренер — Прасковья Петровна СИБЦЕВА.

Дуобат — спорт интел-лектуальнай көрүнэ. Тө-һөһүн эрдэттэн дьарыт-табыт да, соччонон иһин-ки олоххутугар туһалаах буолуоҕа. Дуобатынан дьарыттыгыт оҕолор үө-рэхтэнигэр бары үчүгэй-дэр уонна үөрэххэ саа-гы бары кинирэллэр.

Биир үөрэх дьылагар дуобат отделениега 3 маастар, 4 маастарга кандидаты, 5 бас-такы разрядтаахтары ин-тэн таһаарда. 5 республи-ка чемпио-ну, 3 Россия полуфина-рун, 3 Россия полуфина-рун, 2 кылаас таһымнаах, 2 призердарын, биир но-руоттар икки ардылары-наагы турнир кыайылаа-һы бэлэмнээтэ.

Республикатаагы «Дык-

ти дуобат» күрэхтэнигэ оскуола хамаандата бас-таата.

Дуобат отделение старшай тренеры Саха Республикатын үтүөлээх тренеры Николай Николаевич КЫЧКИН.

Тренердэр — Мария Ни-китична БЫРДЫННЫРОВА уонна Николай Нико-лаевич КЫЧКИН II.

Сааһым 13-һум. Бу ос-куола наһаа үчүгэй. Аһы-аһыт эмнэ бэрт. Дьарыттыаһыт утумнаах-тык барар. Дуобатна ком-пьютеры кытта күрэхтэ-һэбит.

Билигин кытта тэтигэ XI кылаас үөрэнээччигэ дуобатка спорт маастара Вая Кычкин дьарыта-нар.

Үөрэннэбит олус нитэ-риэһинэйдик барар. Мин быйыл маастарга канди-дат нурматын төлөрдүм.

Сергей
НОВГОРОДОВ,
VIII кылаас
үөрэнээччигэ.

Чакыр нэһиннэ эдэр, кэскиллээх дуобатчыты Саша Филатов республика чемпио-наабыттан, Россия полуфиналыгар призердаабытын иһин 33 тыһыынча солкуобайынан бириэмийэлээтэ.

Мэҥэ-Хаҥалас оройу-он Балыктаах оскуола-тыттан кэлэн VIII кы-лааска үөрэнэ сылдьабын. Дуобатка дьарыттыабын. Кылааһым оҕолоро Серге-жа Новгородов — респуб-лика дуобатка чемпио-на, Сени Шараборин, Вая Дружбинов — норуоттар ик-ки ардыларынаагы тур-нир кыайылаахтара тус-туугутар, общественной үлэ активистара.

Манна кэлэн араас кү-рэхтэниилэргэ кытынным. Наһаа үчүгэй!

Маша БОГИМОВА,
VIII кылаас
үөрэнээччигэ.

Эи, ханна да буолбак-ка, манна эрэ ХОМУСКА ДЬЫРЫЛАЧЧЫ ТАРДА-РЫ баһылаан.

Эи, ханна да буолбакка, манна эрэ ЫЛЛЫРГА-ТУОНАРГА үөрэнит.

Эи, ханна да буолбакка, манна эрэ МАҕЫНАН УҔАНАРГА уулуоҕо.

Эи, ханна да буолбакка, манна эрэ ОЛОХХО БЭ-ЛЭМНЭЭХ улаатын.



ОСКУОЛА
ААДЫРЫҔА:
678700,
Чурапчы
селиннэтэ,
Спортивнай уул. 7

ТЕЛЕФОННАР:
директор
Михаил Дмитриевич Гуляев — 21-360
директоры бастаах солбуйааччы
Роман Васильевич Неустроев — 21-747

Балаһалары бэлэмнээтэ Терентий
КАРДАШЕВСКАЯ.

